

## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Historijska semantika

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**

(max. 20 karaktera)

**3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

4

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni  Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:****7. Ograničenja pristupa:****8. Trajanje / semestar:**

1

7

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

1

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

1

**10. Fakultet:**

Filozofski fakultet

**11. Odsjek / Studijski program:**

Odsjek za njemački jezik i književnost

**12. Odgovorni nastavnik:****13. E-mail nastavnika:**

**14. Web stranica:**

--

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

- Prenijeti studentima bazna saznanja vezana za historijsku gramatiku i historijsku semantiku
- Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o promjeni značenja pojedinih riječi kroz historiju;
- Poboljšati vještine studenata vezano za njihov individualni i grupni rad;
- Poboljšati vještine studenata vezane za kontinuirani rad tokom čitave godine;
- Osposobljavanje studenata za samostalno prezentiranje radova

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju semestra, odnosno odslušanog kursa uspješni studenti koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze će biti osposobljeni da:

- Koriste dostupnu raspoloživu literaturu vezanu za rješavanje različitih problema ovog kursa;
- Posjeduju znanja i vještine za primjenu znanja iz obrađenog gradiva;
- Polože završni ispit u prvim ispitnim terminima na kraju semestra.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Uvodni sat: Presentacija silabusa kursa „Historijska semantika“ (literatura, sadržaj predmeta; ciljevi predmeta; očekivane kompetencije na kraju semestra; metode izvođenja nastave i ocjenjivanja; dodatne informacije u vezi sa predmetom); Jezičke promjene; Višestruka struktura jezika; Semantička promjena; Proširenje značenja, Suženje značenja, pomjeranje i prenošenje značenja; Pogoršanje i poboljšanje značenja; Metafora, metonimija, implikatura, eufemizam, elipsa.

**18. Metode učenja:**

Predavanja uz upotrebu multimedijalnih sredstava uz aktivno učešće studenata u analiziranju i uočavanju određenih jezičkih pojava; samostalne prezentacije studenata na određenu temu; učešće u diskusiji.

**19. Objašnjenje o provjeri znanja:**

Za provjeru usvojenog znanja na predmetu „Historijska semantika“ se koriste pismene metode. Pismene metode obuhvataju pismenu provjeru znanja na testovima – kolokvijima nakon određenih oblasti nastavnog programa i na završnom ispitu. Sastavni dio ispita je održana prezentacija tokom semestra.

**20. Težinski faktor provjere:**

Prolaznost na pismenom dijelu ispita se ostvaruje sa 60% uspješnih odgovora.

**21. Osnovna literatura:**

1. Nuebling, D. (2008): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einfuehrung in die Prinzipien des Sprachwandels. Narr Studienbuecher
2. Fritz, G. (1998): Historische Semantik. Stuttgart/Weimar

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2015/2016

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

16.03.2015